

Shuter & Shooter
PUBLISHERS (PTY) LTD



THULAGANYO LE KELOTLHOKO




E ka bonwa gape ka go tsena mo inthaneteng www.shuters.com

Setswana Tota



Mophato

7



PHOTOCOPIABLE

OS1001295

CUSTOMER SERVICES

**METSELETSELE E YA DIBUKA E BONWA GAPE KA
DIBUKA TSA SEELEKETERONIKI**

www.shuters.com

Tel: +27 (0)33 846 8721 / 22 / 23 • Fax: +27 (0)33 846 8701
sylvie@shuter.co.za • robert@shuter.co.za • tiny@shuter.co.za • thandeka@shuter.co.za





KGWEDITHARO 1			
Beke	Kgaolo	Tsebe	Dikaelo go Morutabana
Beke 1 le	1. RE TLA IPHEMELA	Kaedi ya Morutabana tsebe 1-10	
Beke 2	1.1 Go reetsa le go bua <i>(Diura di le 2)</i> Go reetsa dipuisano tsa setlhophpha Tekathaloganyo ya theetso: Papatso	Buka ya barutwana tsebe 1-2 Kaedi ya Morutabana tsebe 1	
	1.2 Go buisa le go lebelela <i>(Diura di le 3)</i> Go buisa dikgemetšhana tsa papatso	Buka ya barutwana tsebe 3 Kaedi ya Morutabana tsebe 3	
	1.3 Go kwala le go tlhagisa <i>(Diura di le 3)</i> Go kwala phousetara ya papatso	Buka ya barutwana tsebe 4 Kaedi ya Morutabana tsebe 5	
	1.4 Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso <i>(Diura di le 1)</i> Maina, matlhaodi, maemedi, dipaka, dithuanyi, mopeleto le matshwao a puiso	Buka ya barutwana tsebe 4-9 Kaedi ya Morutabana tsebe 6	
Beke 3 le	2. IPOLELE RE UTLWE	Kaedi ya Morutabana tsebe 11-18	
Beke 4	2.1 Go reetsa le go bua <i>(Diura di le 2)</i> Go reetsa setlhengwa se se buisiwang	Buka ya barutwana tsebe 10-11 Kaedi ya Morutabana tsebe 11	
	2.2 Go buisa le go lebelela <i>(Diura di le 2)</i> Go buisa terama	Buka ya barutwana tsebe 11-12 Kaedi ya Morutabana tsebe 13	
	2.3 Go kwala le go tlhagisa <i>(Diura di le 3)</i> Go kwala lekwalo la semmuso	Buka ya barutwana tsebe 13 Kaedi ya Morutabana tsebe 14	
	2.4 Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso <i>(Diura di le 3)</i> Maina, matlhaodi, maemedidithuanyi, diane, maele, Puosebui, puopegelo, matshwao a puiso, dikhutshwafatso, diakeronimi	Buka ya barutwana tsebe 13-18 Kaedi ya Morutabana tsebe 14	
Beke 5 le	3. IPAAKANYE GO SA LE GALE		
Beke 6	3.1 Go reetsa le go bua <i>(Diura di le 2)</i> Go reetsa motlotlo	Buka ya barutwana tsebe 19-21 Kaedi ya Morutabana tsebe 19	
	3.2 Go buisa le go lebelela <i>(Diura di le 2)</i> Go buisa tumalano/ konteraka Go sekaseka pok'o	Buka ya barutwana tsebe 21-24 Kaedi ya Morutabana tsebe 22	
	3.3 Go kwala le go tlhagisa <i>(Diura di le 3)</i> Go kwala pegelo	Buka ya barutwana tsebe 24 Kaedi ya Morutabana tsebe 24	

KGWEDITHARO 1			
Beke	Kgaolo	Tsebe	Dikaelo go Morutabana
Beke 5 le Beke 6	3.4 Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso <i>(Ura e le 1)</i> Mefuta ya dipolelo, puosebui, puopegelo, dipolelo tsa dipotso, diane, maele, tlotofoko mo tirisong	Buka ya barutwana tsebe 24-32 Kaedi ya Morutabana tsebe 25	
Beke 7 le Beke 8	4. GA TWE E RILE		
	4.1 Go reetsa le go bua <i>(Diura di le 2)</i> Go buisa mmuisano	Buka ya barutwana tsebe 33-34 Kaedi ya Morutabana tsebe 35	
	4.2 Go buisa le go lebelela <i>(Diura di le 1)</i> Sethangwa: mmuisano	Buka ya barutwana tsebe 35-36 Kaedi ya Morutabana tsebe 37	
	4.3 Go kwala le go tlhagisa <i>(Diura di le 3)</i> Go kwala tlhamo ya maitlhomo	Buka ya barutwana tsebe 36 Kaedi ya Morutabana tsebe 38	
	4.4 Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso <i>(Diura di le 3)</i> Madiritota, madirimatlhaedi, puosebui, puopegelo, maele, diane, matshwao a puiso, mopeleto, diakeronimi	Buka ya barutwana tsebe 36-40 Kaedi ya Morutabana tsebe 39	
Beke 9 le Beke 10	5. GA GO SIMOLOLE JAANONG		
	5.1 Go reetsa le go bua <i>(Diura di le 2)</i> Go buisa pegelo ya lekwalodikgang	Buka ya barutwana tsebe 41-42 Kaedi ya Morutabana tsebe 42	
	5.2 Go buisa le go lebelela <i>(Diura di le 2)</i> Setlhanga: Poko	Buka ya barutwana tsebe 42-45 Kaedi ya Morutabana tsebe 44	
	5.3 Go kwala le go tlhagisa <i>(Diura di le 3)</i> Go kwala pegelo	Buka ya barutwana tsebe 45 Kaedi ya Morutabana tsebe 47	
	5.4 Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso <i>(Diura di le 3)</i> Mediriso, diane, mefuta ya dipolelo, maele, bokao jo bo tlhamaletseng le jwa botshwantshi, matshwao a puiso le dipaterone tsa mopeleto	Buka ya barutwana tsebe 45-48 Kaedi ya Morutabana tsebe 47	

KGWEDITHARO 2			
Beke	Kgaolo	Tsebe	Dikaelo go Morutabana
Beke 1 le	6. METSHAMEKO		
Beke 2	<p>6.1 Go reetsa le go bua <i>(Diura di le 2)</i> Go neela dikaelo: • Diponagalo tsa setlhangwa • Puo le melawana • Puo ya mmele</p>	Buka ya barutwana tsebe 53-54 Kaedi ya Morutabana tsebe 56	
	<p>6.2 Go buisa le go lebelela <i>(Diura di le 2)</i> Buisa setlhangwa pono sa tshedimosetso sk. mmepe, matshwao ya naga, sekale Go buisa/go lebelela Setlhangwa se se bonwang</p>	Buka ya barutwana tsebe 55-56 Kaedi ya Morutabana tsebe 58	
	<p>6.3 Go kwala le go tlhagisa <i>(Diura di le 2)</i> Setlhangwa sa tirisano sk. dikaelo/ ditaelo</p>	Buka ya barutwana tsebe 57 Kaedi ya Morutabana tsebe 60	
	<p>6.4 Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso <i>(Diura di le 2)</i> Matlhaodi: go supa mmala o o sa tsenelelang le kgato ya kgolo, Mainatota le mainagotlh; makopanyi Polelo e e leng setlhogo; polelo; dipaka; polelwanakutu le polelwanakala; dipolelonolo le dipolelopate Makaelagongwe; malatodi; bokao jo bo mo tirisong; Dipaterone tsa mopeleto: khutlo, phegelwana</p>	Buka ya barutwana tsebe 57-62 Kaedi ya Morutabana tsebe 60	
Beke 3 le	7. ITSEELE KA TSEBE		
Beke 4	<p>7.1 Go reetsa le go bua <i>(Diura di le 2)</i> Dipuisano tsa makgotlhana/lekoko: Ngangisano • Supa dikarolo • Ithute melawana ya setlhangwa • Dibui di a refosana • Tlhalosa dintlhakemo lo bo lo fitlhelile • Dirisa puo, setaele le rejisetara tse dimaleba • Tlhagisa</p>	Buka ya barutwana tsebe 63-65 Kaedi ya Morutabana tsebe 63	
	<p>7.2 Go buisa le go lebelela <i>(Diura di le 3)</i> Setlhangwa sa dikwalo jaaka tse di rekotilweng go tswa mo thelebišeneng/ seyalemowa Poko</p>	Buka ya barutwana tsebe 65-66 Kaedi ya Morutabana tsebe 64	
	<p>7.3 Go kwala le go tlhagisa <i>(Diura di le 1)</i> Kwala mmuisano Kwala mmuisano</p>	Buka ya barutwana tsebe 67-68 Kaedi ya Morutabana tsebe 66	

KGWEDITHARO 2			
Beke	Kgaolo	Tsebe	Dikaelo go Morutabana
Beke 3 le Beke 4	7.4 Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso <i>(Diura di le 1)</i> Madiri mafeledi Pakajaanong; pakaphethi; tiriso e e tsosang maikutlo a a rileng le e e digelang; kagego ya polelo; kganetso; mabotsi Bokao jo bo tlhamaletseng; makaelagongwe; malatodi; ditumatshwano; makwalwatshwano; Melawana ya mopeleto	Buka ya barutwana tsebe 68-72 Kaedi ya Morutabana tsebe 66	
Beke 5 le Beke 6	8. DIRA JAAKA O LAELWA		
	8.1 Go reetsa le go bua <i>(Diura di le 2)</i> Tekatlhaloganyo ya theetso	Buka ya barutwana tsebe 73-74 Kaedi ya Morutabana tsebe 71	
	8.2 Go buisa le go lebelela <i>(Diura di le 2)</i> Ditlhlangwa tsa dikwalo jaaka terama Poko Potsotherisano	Buka ya barutwana tsebe 75 Kaedi ya Morutabana tsebe 73	
	8.3 Go kwala le go tlhagisa <i>(Diura di le 2)</i> Ditlhlangwa tsa tirisano sk. Potsotherisano e e kwadilweng Kwala dipotsotherisano	Buka ya barutwana tsebe 75-76 Kaedi ya Morutabana tsebe 73	
	8.4 Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso <i>(Diura di le 2)</i> Matlhalosi a felo, nako Tatelano ya mafoko e e nepagetseng; mabotsi, phefopatso; popego ya dipolelo; maikutlo le moono; lentswe Bokao jwa botshwantshi, jo bo tlhamaletseng; mo tirisong Dikhutshwafatso; letshwao la potso; letshwao la tsiboso; khutlo; phegelwana	Buka ya barutwana tsebe 76-80 Kaedi ya Morutabana tsebe 74	
Beke 7 le Beke 8	9. BOTLHOKWA JWA DINONYANE		
	9.1 Go reetsa le go bua <i>(Diura di le 2)</i> Tekatlhaloganyo ya theetso (setlhlangwa se e seng sa maitlhamele/ se se nang le bonnetesekao diathikele tsa lekwalodikgang) Dipuisano tsa setlhophha	Buka ya barutwana tsebe 81-83 Kaedi ya Morutabana tsebe 78	
	9.2 Go buisa le go lebelela <i>(Diura di le 3)</i> Diponagalokgolo tsa setlhlangwa sadikwalo: jaaka moanelwa, semelole tshobotsi, poloto, kgotlhlang, lemorago, maitshetlego, moanedzi, thitokgang.	Buka ya barutwana tsebe 83-84 Kaedi ya Morutabana tsebe 80	

KGWEDITHARO 2			
Beke	Kgaolo	Tsebe	Dikaelo go Morutabana
Beke 7 le Beke 8	9.3 Go kwala le go tlhagisa <i>(Diura di le 1)</i> Kwala thadiso ya kgang/padi	Buka ya barutwana tsebe 84 Kaedi ya Morutabana tsebe 81	
	9.4 Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso <i>(Diura di le 3)</i> Ditlhogo le megatlana Popego ya polelo; mefuta ya dipolelo; dipaka; polelo; phefofatso; diane Makaelagongwe, malatodi; makwalotshwano; maadingwa Diakeronomi	Buka ya barutwana tsebe 85-88 Kaedi ya Morutabana tsebe 82	
TLHATLHOBO YA KGWEDITHARO YA 2			
Beke 9 le Beke 10	TIRO 1: TIRO YA MOLOMO	TIRO 2: GO KWALA	TIRO 3: DITLHATLOBO TSA BOGARE JWA NGWAGA
	Tekatlhaloganyo ya theetso/go neela dikaelo/dipuisano tsa makgotlhana/lekokon/ dingangisano	Potsotherisano/ setlhengwa sa ditaelo/ thadiso ya kgang	Pampiri 1: Tiro ya molomo Pampiri 2: Tekatlhaloganyo, Tiriso ya puo le Dikwalo Pampiri 3: Go kwala

KGWEDITHARO 3			
Beke	Kgaolo	Tsebe	Dikaelo go Morutabana
Beke 1 le	10. IPAAKANYETSE BOKAMOSO		
Beke 2	<p>10.1 Go reetsa le go bua <i>(Diura di le 2)</i> Tekatlhaloganyo ya theetso ka mokgwa go tlatsa foromo/dipotsolotso Mekgwa e e farologaneng tlhaeletsano ya molomo ka ya tirisong ya dipotsolotso kgotsa go tlatsa foromo Dipuisano tsa makgotlhana, lekoko</p> <p>10.2 Go buisa le go lebelela <i>(Diura di le 2)</i> Buisa setlhangwa ka ga bothhokwa jwa dipotsolotso le gore di tladiwa jang Tshedimosetso e e tlhogegang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiriso ya puo • Tshaeno <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (itsise setlhangwa) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhangwa) <p>Go buisetsa/go lebelela go Tilhalogany</p> <p>10.3 Go kwala le go tlhagisa <i>(Diura di le 2)</i> Ditlhengwa tsa tirisano jaaka go tlatsa dipotsolotso/kgotsa diforomo: Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <p>10.4 Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso <i>(Diura di le 2)</i> Mainagotlh; Mainagoboka; matlhalosi a mokgwa, felo le nako; matlhaodi Polelwankalaina; polelwankalatlhaodi; polelopate le polelotswako Makaelagongwe, Malatodi, Makwalwatshwana Letshwa la potso; letshwao la tlogelo ya lefoko kgotsa kakanyo, tlhakakgolo; tlamanyi, tlamanyi Dikhutshwafatso – ditlhakaina, akeronimi, tiriso ya karolo ya ntlha ya lefoko go bopa khutshwafatso, sk. mos (boemong, jwa mosupologo, tiriso ya karolo e e fa gare/ ya bofelo ya lefoko go bopa khutshwafatso, sekao, Molebogeng – e nna Lebo kgotsa Masego e nna Sego</p>	Buka ya barutwana tsebe 93-95 Kaedi ya Morutabana tsebe 90	

KGWEDITHARO 3			
Beke	Kgaolo	Tsebe	Dikaelo go Morutabana
Beke 3 le	11. A RE BUENG		
Beke 4	<p>11.1 Go reetsa le go bua (<i>Diura di le 2</i>) Reetsa terama (mmuisano/ potsotherisano) Mekgwa e e farologaneng ya tlhaeletsano ya molomo:</p> <p>11.2 Go buisa le go lebelela (<i>Diura di le 2</i>) Setlhangwa sa dikwalo jaaka terama ya bašwa/Terama ya seyalemowa Poko</p> <p>11.3 Go kwala le go tlhagisa (<i>Diura di le 2</i>) Setlhangwa se seleele s.k. mmuisano/ potsotherisano e e kwadilweng Totisa mogopoloo mo dikgatong tsa go kwala</p> <p>11.4 Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso (<i>Diura di le 2</i>) Mainatota, bongwe le bontsi Matlhaodi: go supa mmala o o sa tsenelelang le kgato ya kgolo Polelopate polewanakalatlhaodi; puosebui le puopegelo. Dikutu tsa mafoko Khutlokhutlo/khutlwana; matshwao a nopoloo (ditsejwana) , khutlo, lenalana, letshwao la potso</p>	Buka ya barutwana tsebe 105-107 Kaedi ya Morutabana tsebe 100	
Beke 5 le	12. RE BA ITSESE JANG?		
Beke 6	<p>12.1 Go reetsa le go bua (<i>Diura di le 2</i>) Mefuta e e farologaneng ya tlhaeletsano ya molomo. Tekatlhaloganyo ya theetso (setlhangwa se se kwadilweng/ tlhagiso ya dikgang tsa thelebišene)</p> <p>12.2 Go buisa le go lebelela (<i>Diura di le 2</i>) Buisa setlhangwa ka ga go kwala kitsiso/lenanetema le metsotso Go buisa/go lebelela go tlhaloganya setlhangwa se se kwadilweng/ sa setswantsho tsa dikerafo</p> <p>12.3 Go kwala le go tlhagisa (<i>Diura di le 2</i>) Setlhangwa sa tirisano se seleele s.k. Kitsiso/Lenanetema le metsotso Totisa mogopoloo mo dikgatong tsa go kwala</p>	Buka ya barutwana tsebe 116-117 Kaedi ya Morutabana tsebe 109	

KGWEDITHARO 3			
Beke	Kgaolo	Tsebe	Dikaelo go Morutabana
	<p>12.4 Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso <i>(Diura di le 2)</i> Maemedi: Maemeditho le maemeditota, masupi, marui; matlhophi Pakajaanong, pakaphethi; puosebui le puopegelo; Tira le tirwa Madirimatswa, mainamatswa Lenalana, tlhakakgolo; phegelwana; khutlo; khutlokhutlo/khutlwana</p>	Buka ya barutwana tsebe 121-125 Kaedi ya Morutabana tsebe 114	
Beke 7 le Beke 8	<p>13. DIKGANG DI RENG?</p> <p>13.1 Go reetsa le go bua <i>(Diura di le 2)</i> Ditomaagano tsa Go reetsa le Go bua. Reetsa le go buisana ka dikgang tsa jaanong tse di ikaegileng ka lekwalodikgang le diathikele tsa makasine Puiset sogodimo e e ipaakanyeditsweng le e e sa ipaakanyediwang ya lekwalodikgang le athikele</p>	Buka ya barutwana tsebe 126-127 Kaedi ya Morutabana tsebe 118	
	<p>13.2 Go buisa le go lebelela <i>(Diura di le 2)</i> Go buisa/go lebelela go bona tshedimosetso (Dirisa ditlhengwa di tshwana le diathikele tsa makwalodikgang/diathikele tsa dimakasine/dipuo tse di kwadilweng. Kwala teko ya tekatlhaloganyo</p>	Buka ya barutwana tsebe 127-130 Kaedi ya Morutabana tsebe 120	
	<p>13.3 Go kwala le go tlhangisa <i>(Diura di le 2)</i> Setlhengwa se se seleele/ se sekhetshwane: athikele ya lokwalodikgang</p>	Buka ya barutwana tsebe 130 Kaedi ya Morutabana tsebe 122	
	<p>13.4 Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso <i>(Diura di le 2)</i> Mainakgopololo; Mainakgongwa Matlhaodi: go supa mmala o o sa tsenelelang le kgato ya kgolo Tatelano e e rulaganeng, tatelano go ya ka botlhokwa, temana e e tlhalosang, puo e e tlhotlholetsang le puo e tsosolosang maikutlo a a rileng; e e tsayang letlhakore le ya kgatelelo; e e sekamelang mo letlhakoreng le le lengwe; dipotso tse di sa batleng dikarabo Makaelagongwe, malatodi, bokao jo bo tlhamaletseng le jwa botshwantshi Matshwao a nopololo (ditsejwana); letshwao la tsiboso, phegelwana; Khutlo; letshwao la potso; tlogelo ya lefoko kgotsa kakanyo</p>	Buka ya barutwana tsebe 131-134 Kaedi ya Morutabana tsebe 124	

KGWEDITHARO 3			
Beke	Kgaolo	Tsebe	Dikaelo go Morutabana
Beke 9 le Beke 10	14. JAANONG RE BONA KWA RE YANG TENG		
	14.1 Go reetsa le go bua <i>(Diura di le 2)</i> Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua. Tekatlhaloganyo ya theetso e ikaegile ka go neela dikaelo. Mekgwa e e farologaneng tlhaeletsano ya molomo ya s.k. go neela dikaelo/ditaelo	Buka ya barutwana tsebe 134-135 Kaedi ya Morutabana tsebe 126	
	14.2 Go buisa le go lebelela <i>(Diura di le 3)</i> Setlhangwa sa dikwalo jaaka padi ya bašwa/kgangkhutshwe/terama/ terama ya seyalemowa Poko Go buisetsa le go lebelela go tlhaloganya s.k. setlhangwa se se kwadilweng/le se se bonwang	Buka ya barutwana tsebe 136-140 Kaedi ya Morutabana tsebe 127	
	14.3 Go kwala le go tlhagisa <i>(Diura di le 3)</i> Kwala tlhamo ya kanelo/tlhaloso. Totisa mogopololo mo dikgatong tsa go kwala	Buka ya barutwana tsebe 140-141 Kaedi ya Morutabana tsebe 130	
	14.4 Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso <i>(Ura e le 1)</i> Mainatswako Maemedi—maemeditho, maemeditota, Matlhaodi: go supa mmala o o sa tsenelelang le kgato ya kgolo Polelonolo, pegelo, pakaphethi; pakajaanong Makaelagongwe malatodi; bokao jo bo tlhamaletseng le jwa botshwantshi Khutlo; phegelo; khutlokhutlo/ khutlwana, phegelwana	Buka ya barutwana tsebe 141-143 Kaedi ya Morutabana tsebe 130	
TLHATLHOBO YA KGWEDITHARO 3			
Beke 9 le Beke 10	TIRO 1: TIRO YA MOLOMO	TIRO 2: GO KWALA	TIRO 3: DITLHATLOBO TSA BOGARE JWA NGWAGA
	Puiso e e ipaakanyeditsweng/e e sa ipaakanyediwang/ Ketsiso – tsamaiso ya kopano/Puisano/dipuisano tsa foramo/lekoko	Tlhamo ya tlhaloso/ kanelo Lenanetema le metsotsos	Tekatlhaloganyo le tiriso ya puo KGOTSA Dikwalo

KGWEDITHARO 4			
Beke	Kgaolo	Tsebe	Dikaelo go Morutabana
Beke 1 le Beke 2	15. EMA KA LEFOKO LA GAGO		
	15.1 Go reetsa le go bua <i>(Diura di le 2)</i> Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua Puo e e sa ipaakanyediwang Go itsise sebui/go neela puo ya ditebogo/Go tlotla kgang. Puiset sogodimo	Buka ya barutwana tsebe 148-149 Kaedi ya Morutabana tsebe 140	
	15.2 Go buisa le go lebelela <i>(Diura di le 2)</i> Setlhangwa sa dikwalo jaaka padi ya bašwa/ kgangkhutshwe/terama. Go buisa/go lebelela go tlhaloganya (Dirisa setlhangwa se se kwadilweng le sa ditshwantsho.)	Buka ya barutwana tsebe 150-153 Kaedi ya Morutabana tsebe 141	
	15.3 Go kwala le go tlhagisa <i>(Diura di le 2)</i> Setlhangwa sa tirisano se seleele/se sekhetshwane go neela dikaelo Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala	Buka ya barutwana tsebe 154 Kaedi ya Morutabana tsebe 143	
Beke 3 le Beke 4	15.4 Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso <i>(Diura di le 1)</i> Mainatswako; Lethaodi: (mefuta ya matlhaodi) Polelonolo; polelotswako, polelopate, polelwakanakalatlhalosi le polelwakanakalatlhaodi Makaelagongwe; malatodi; bokao jo bo tlhamaletseng; bokao mo tirisong, bokao jwa botshwantshi; matlhaodi; matlhalosi; Phegelwana; matshwao a nopolو (ditsejwana); khutlo; lenalana	Buka ya barutwana tsebe 154-157 Kaedi ya Morutabana tsebe 144	
	16. RE LEBOGA THEKENOLOJI		
	16.1 Go reetsa le go bua <i>(Diura di le 2)</i> Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua Tekatlhaloganyo ya theetso (setlhangwa se se kwadilweng/ Tlhagiso ya dikgang tsa thelebišene) Ngangisano dipuisano tsa setlhophap: buisanang ka tiriso ya lekwalo la maranyane (imeile)/phousetara/bukatsatsi/ dipampitshana tsa tshedimosetso (difolaeyara)	Buka ya barutwana tsebe 158-159 Kaedi ya Morutabana tsebe 148	
	16.2 Go buisa le go lebelela <i>(Diura di le 3)</i> Buisa setlhangwa sa bukatsatsi/lekwalo la maranyane (imeile)/phampitshana ya tshedimosetso Poko/dinaane	Buka ya barutwana tsebe 159-161 Kaedi ya Morutabana tsebe 150	

KGWEDITHARO 4			
Beke	Kgaolo	Tsebe	Dikaelo go Morutabana
Beke 3 le Beke 4	<p>16.3 Go kwala le go tlhagisa <i>(Diura di le 3)</i> Setlhangwa sa tirisano se seleele/se sekhetshwane sk.: lekwalo la maranyane (imeile), phousetara/ Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala Tlhagisa setlhangwa sengwe sa tse di kailweng fa godimo</p> <p>16.4 Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso <i>(Diura di le 3)</i> Maemedi – mabotsi, lesupi, mainagotlhe - mainagoboka; Madiritota Letlhaodi: Tlhogo/mogatlana le kutu. Puosebui; dipotso/le tse di nang letlholtlheletso; thuanyisediri; polelo e e khutshwafaditsweng; dipotso tse di sa tlhokeng dikarabo Malatodi; bokao jo bo tlhamaletseng; jwa botshwantshi, jwa tiriso Matshwao a nopolو (ditsejwana); letshwao la potso; phegelo, letshwao la tsiboso</p>	Buka ya barutwana tsebe 162 Kaedi ya Morutabana tsebe 153	
Beke 5 le Beke 6	<p>17. BA TENG LE BONA</p> <p>17.1 Go reetsa le go bua <i>(Diura di le 2)</i> Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua Tekotlhologanyo ya theetso Puo e e ipaakanyeditsweng</p> <p>17.2 Go buisa le go lebelela <i>(Diura di le 2)</i> Buisa setlhangwa sa dikwalo jaaka padi ya bašwa kgang/khutshwe/ terama/naane Poko: Maboko a tlhaotsweng</p> <p>17.3 Go kwala le go tlhagisa <i>(Diura di le 2)</i> Poeletso le go ipaakanyetsa ditlhatalhobo Ditlhamo</p> <p>17.4 Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso <i>(Diura di le 1)</i> Madirimathus; Lediritota, Matlhoadi: go supa mmala o o sa tsenelelang le kgato ya kgolo Dipolelo tse di tsayang letlhakore; tse di sekametseng mo lethakoreng le le lengwe; tse di gobelelang, tsa maikutlo tse di digelang; dipotso tse di sa tlhokeng dikarabo; Makaelagongwe, malatodi, Khutlo; phegelo; letshwao la tsiboso; letshwao la potso</p>	<p>Buka ya barutwana tsebe 168-169 Kaedi ya Morutabana tsebe 160</p> <p>Buka ya barutwana tsebe 169-171 Kaedi ya Morutabana tsebe 162</p> <p>Buka ya barutwana tsebe 174 Kaedi ya Morutabana tsebe 165</p> <p>Buka ya barutwana tsebe 175-177 Kaedi ya Morutabana tsebe 166</p>	

KGWEDITHARO 4			
Beke	Kgaolo	Tsebe	Dikaelo go Morutabana
Beke 7 le	18. A RE DI TLHOLENG GAPE		
Beke 8	18.1 Go reetsa le go bua <i>(Diura di le 2)</i> Poeletso le go baakanyetsa ditlhatlhobo	Buka ya barutwana tsebe 178-179 Kaedi ya Morutabana tsebe 170	
	18.2 Go buisa le go lebelela <i>(Diura di le 2)</i> Poeletso le go baakanyetsa ditlhatlhobo Go buisa	Buka ya barutwana tsebe 180-181 Kaedi ya Morutabana tsebe 172	
	18.3 Go kwala le go tlhagisa <i>(Diura di le 2)</i> Poeletso le go baakanyetsa ditlhatlhobo Go kwala: • Ditlhangwa tsa tirisano	Buka ya barutwana tsebe 181 Kaedi ya Morutabana tsebe 173	
	18.4 Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso <i>(Diura di le 2)</i> Mainagoboka; leitiri; kutu/modi. Polelonolo; polelopate; polelotswako; dipolelo; thuanyisediri; mefuta ya dipotso; kganetso; Makaelagongwe; Malatodi; bokao jo bo tlhamaletseng; jwa botshwantshi	Buka ya barutwana tsebe 181-183 Kaedi ya Morutabana tsebe 174	
TLHATLHOBO YA KGWEDITHARO 4			
Beke 9 le	TIRO 1: TIRO YA MOLOMO	TIRO 2: GO KWALA	
Beke 10	Puisetsogodimo/Ngangisano/ dipuisano tsa setlhopho/motlotlo/ puo e e ipaakanyeditsweng/puo e e sa ipaakanyediwang	Pampiri 1: Tiro ya molomo Pampiri 2: Tekathhaloganyo, Puo mo tirisong le Dikwalo (Diura di le 2) Pampiri 3: Go kwala (Ura e le 1)	



Most of our titles are also available as e-Books!

For more information, contact:

- Customer Services: 033 8468721/22/23
- Visit our website www.shuters.com

Or scan the QR Business Card shown here:

more than just paper behind glass



Compatible with:



THULAGANYO LE KELOTLHOKO

E ka bonwa gape ka go tsena mo inthaneteng www.shuters.com



Shuter & Shooter

